

Gr 2 Storybook



Leeto le tsala yame

Published by: The UCL Centre for Educational Leadership, University College London & The Centre for the Study of Resilience, University of Pretoria.

This publication can be copied, translated or adapted when necessary steps have been taken to acknowledge all relevant sources.

Authors: G.J. Podile Primary School, Grade 2C, 2022:

Andile Cindi, Tiisetso Dire, Kaone Gaotingwe, Phodiso Jente, Lucky Kekgaretswe, Ontihetse Leburu, Osiamo Legkewe, Boikago Leshomo, Mbulelo Letsatsi, Lesedi Lewis, Junior Magashula, Odirile Maleko, Resego Masalesa, Realeboga Mmono, Rethabile Mocumi, Remmogo Modise, Karabo Moitse, Kelebogile Mokoena, Nolofatso Moncho, Onkarabetse Mooketsane, Nonofa Mosane, Ditiro Mosikari, Botlhale Motlhamme, Rorisang Motlhomani, Tanatswa Nhokwara, Tinotenda Paringira, Tshegofatso Ramose, Tebello Ratsatsinyane, Tlhalefo Sedirwa, Aoratwe Sefako, Kgalalelo Seisho, Bayanda Sibanda, Onthatile Tshabalala, Owarabile Zwane.

School: G.J. Podile Primary School

Principal: Setlhare Modise

Teacher: Pulane Maribe

CRC: Tumelo Romeo Ntshanga

Fieldworker: Nomhle Mboneni

Illustrators:

Cover: Oarabile Zwane

Page 1: Kgalalelo Seisho

Page 2: Kaone Gaotingwe

Page 3: Tshegofatso Ramose

Page 4: Ditiro Mosikari

Page 5: Tanatswa Nhokwara

Page 6: Tinotenda Paringira

Font within booklet: Grade 1 font by Edu-Aid

Translating and

Language editing: Gaoretelelwe Benjamin Phuti

Websites and links were correct at the time of publication.

For further information about the project, please visit

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

Acknowledgements

The following partners have played a valuable role in the co-creation of this storybook:

The North West Province Department of Education, Ngaka Modiri Molema District, South Africa.

The Department of Basic Education, Directorate: Rural Education, South Africa.

London South Bank University, United Kingdom.

The Economic & Social Research Council (ESRC) (ES/T005149/1), United Kingdom (funder).



Thato e ne e le
mosimane yo tswang
ko lelapeng le a sa
kgathalelweng.



Ba ne ba sa mo
duelela madi a go
tsamaya ka loeto la
sekolo.



Thato o ne a utlwile
botlhoko tota ga a
bona bana ba bangwe
ba tsamaya ka leeto la
sekolo.



7

Siamang ne a kopa
Thato gore ba tseye
leeto botlhe baye
toropong.

8



Siamang o ne a tsaya
leeto le Thato baya
mabenkeleng a
farologaneng kwa
motsesetoropo wa
Mahikeng, Thato o ne a
itumetse.



Siamang o ne a raya
Thato a re o
botlhokwa thata mo
botshelo jwa gagwe.
“O kgetegile ebile ga
gona ope yo o
tshwanang le wena, o
nale pelo e ntle tota
tsala yaka”.

The contents of this booklet can be copied, translated or adapted as long as the relevant sources have been acknowledged properly.

Leeto le tsala yame

Authors:

G.J. Podile Primary School, Gr 2C, 2022, North-West Province, South Africa

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

